


MONOGRÀFIC

# akad ATH DIA



Universitat Autònoma de Barcelona  
RC(457-1)/938  
Servei de Biblioteques  
Biblioteca de Comunicació  
Hemeroteca General

Gèr deth 2008 - Número 21



**TORISME  
PASSEN E  
VEIGUEN**

# Te portam **SEGRE** en çò de tòn

# mès



Cada dia as **mès** auantatges entà abonar-te-i

#### **mès** economic.

Important descomide sus eth prètz de portada.

#### **mès** comòde.

Cada dia poiràs ayer SEGRE a on tu volgues, en casa, al quiòsc, en trebalh...

#### **mès** flexibilitat.

Er abonat causis se quin ei eth sòn periòde d'abonament, de deluns a dimenge, de deluns a diuendres, annau, semestrau, trimesadèra, eca. Tanben mos adaptam as tues vacances.

#### **mès** auantatges en club der Èish.

Descompdes e aufertes especiaus en entrades en teatres, actuacions musicaus, cinema, musèus, eveniments esportius...

#### Informa-te'n:



**973 24 80 00**

de deluns a diuendres  
de 09.00 h a 13.00 h  
e de 16.00 h a 19.00 h

#### **mès** innovació, SEGRE digital.

Abonament e accès gratuït en toti es servicis de pagament compresa era emerotèca a compdar de 1995 (55 euros / an).

#### **mès** beneficiaris per abonament.

Per un abonament, enquia tres membres dera família pòden sollicitar eth carnet e servir-se de toti es sòns auantatges.

4



## Torisme

Eth torisme aué  
ei eth motor que  
hèr a móir era  
economia en Aran

per Anna Gelli

22

# Baqueira

Eth gran paradís  
der esquí, damb  
mès de 100 km de  
pistes

per A.Geli

**Edite Diari Segre, S.L.U.**  
Depòsit Legau: L-1160-05.

aran  
ATH RIA

President: Robert Serentill Utgés.  
Director Executiu: Juan Cal Sánchez.  
Coordine: Anna Sàez Mateu.  
Maquetació: Anna Barcala Sirvent.  
Impressió: Lerigraf SLU.

**18** Servel de Biblioteques  
Biblioteca de Comunicació  
i Documentació General **20**

## Entrevista

Juan Antonio  
Serrano: "Ei eth  
moment de hèr eth  
saut internacionau"

per Anna Sàez

per A.S.M.

## **Passen e veiguen**

**Aué volem atirar** era atencion des milers de lectors que liegen aguesta revista des de dehòra d'Aran. Coma ja saben, *Aran ath dia* ei ua revista deth Grop Segre que eth diari *Avui* repartís per tot Catalonha. Fòrça lectors s'an interessaat per *Aran ath dia* pr'amor que coneishien era Val coma toristes. Aguesti visitants, mès, çò que dillhèu non s'an arturat a pensar jamès ei eth gran esfòrç que hèn es aranesi entà que tot sigue prèst. Eth turisme met en marcha ua potent maquinària ena que cada pèça ei importanta. Des deth panadèr que li cau triplar era produccion de pan, enquirara encargada de recórrer de net es pistes de Baqueira entà deishar-les prèst entar esquí. Que toti compden. Çò que veiràn ara sequida ei çò que passee quan arriben es toristes.

25

## Services

Eth tourisme que  
comòrte fòrça  
trabalh as servicis  
d'emergéncia

per A.G.F.

Damb eth supòrt dera  
Generalitat de Catalonha

 Generalitat  
de Catalunya

el Consell General d'Aran

Conselh Generau d'Aran

e era collaboracion dera  
 Catedra d'Estudis  
 Occitans  
 dera Universitat de  
 Lleida

**Collaboren en aquest número:** Mikel Aristregi, Francés Boya, Aitor Carrera, Angelina Cases, Anna Geli, Xavi Gutiérrez, Eishar Jaquet, Amador Marqués, María Monge, Jép de Montoya, Alba Orrit, Josep Lois Sans, Jordi Suárez, Xavier Ubeira e Andreu Vidal

# Cò que no



## ERA AUTA CARA DETH TORISME

**Entre un 80 e un 85% deth PIB que genère Aran procedís deth torisme.**

Es visitants cò que dilhèu non s'an arturat a pensar jamès ei eth gran esfòrç que hèn es aranesi entà que tot sigue prèst. Eth torisme met en marcha ua potent maquinària ena que cada pèça ei importanta. Des deth panadèr que

# on se ve


per Anna Geli

FOTOS: MIKEL ARISTREGI




Li cau triplar era produccion de pan, enquiara encargada de recórrer de net es pistes de Baqueira damb un veïcul especial entà deishar-les prèst entar esquí. Que toti compden. Çò que veiràn ara seguida ei çò que passe en Aran quan arriben es toristes: passen e veiguen. S'estonarà.

Era codina centrau de Beret ei tot un espectacle. Cau premanir minjar entara gentada qu'esquie. Es mesures igieniques son estrictes. Ena imatge de baish, eth moment dera desinfeccion



**E**ra Val d' Aran, qu'a ua poblacion estable d'uns 10.000 habitants, pòt quaduplicar-se en epòques de maxima afloéncia toristica d'iùern en tot arribar as 45.000 personnes, com a passat enes darrèri Nadaus e com pòt passar en rèste de hèstes nacionaus que coïncidissen damb era sason dera practica der esport en iuèrn.

Atau donc, era prumèra grana afloéncia toristica comence en mes de noveme, damb eth pònt dera Constitucion, dempùs vien es hèstes de Nadau, Cap d'An e Reis que dan pas ath mes de hereuèr entà acabar era darrera afloéncia toristica fòrta de Setmana Santa, que barre era sason dera man dera madeisha estacion de Baqueira Beret S.A que demore qu'eth solei de març non delisque massa rapid era nhèu d'abriu, pr'amor que non ei possible de cultivar-la pes nautes tempe-



Semblen cirurgians, mès son era equipa dera codina centrau de Baqueira.



ratutes. Ues afloéncias toristiques d'estacionatitat que depenen massa deth clima, des periòdes de vacances, e des hèstes e qu'en iuèrn afècten mès directament as negòcis des nuclèus urbans mès propers ar airau esquiable coma eth Naut o eth Miei Aran qu'ath contràri, en Baish Aran, enes pòbles de Les e Bossòst, a on era grana afloéncia toristica la mèrque er ostiu e non pas en iuèrn. En aguesti moments, des deth Conselh Generau se trabahe en un projècte de desestacio-

nalizacion toristica amassa damb era ajuda economica der Institut de Torisme d'Espanha, o Turespaña que poirie veir era lum ena pròplieu tardor. Er objectiu qu'ei vénér es productes que pòt aufrir Aran, en lòcs que pòden interessar en mon e que, ara per ara, non son presenti, de manèra que çò que s'aufrís age mès gessuda internacionau e sigue mens estacionau.

Perque, qué passe s'un an non nhèue? Es conseqüéncias económiques de sonque un

**Es canons de nhèu s'an convertit enes complices imprescindibles entà sauvar era sason quan era climatologia non accompanhe. Foncionen de manèra intelligenta.**



an son pro decepcionantes entà pensar en dus ans seguidi o en tres, donques qu'eth torisme descendís drasticament e es conseqüéncias económiques non sonque afècten ara estacion d'esquí de Baqueira Beret, senon qu'afècten a ua molt bona part des nombrosi negòcis dera Val destinadi a balhar servis basicos e non tan bascis de 30.000 turistes qu' arriben en un moment puntuau. Era aucupacion mieja deth mes de gèr, en un an caracterizat pera manca de nhèu, viraue ath torn deth 39%, mentre que, per exemple, un an damb nhèu e en madeish mes, era aucupacion que pòt oscillar ath torn deth 75%. Eth motor d'ua importanta part dera economia aranesa d'iùern donc, no ei arren mès qu'era conseqüéncia des rheuades, un ben naturau miaçat segontes es experts, peth cambi climatic. Donc, en un mon a on tot s'acabe per pagar, era nhèu qu'a estat massa abundiu tostemp. Mès, quina ei era logistica que se met en funcionament ena estacion d'esquí e en rèste dera Val entà dar responsa as besonhs deth disparion torista?

Era Val, pòga pòc, qu'anat en tot cambi-  
ar eth sòn paisatge naturau entà dar respon-  
sponsa as besonhs e es desirs deth torista, que  
cada viatge ei mès exigent e vò mès facili-  
tats entà desenvolopar dera melhor manèra  
possible es sues vacances. Er esquiaire que  
se met es esquis peth maitin e se dispause  
a hèr es sues prumères baishades, non se  
n'apercep de tot eth trabalh qu'es respon-  
sables de cada airau de montanya dera es-  
tacion an premanit pendent tota era net; nhèu  
artificiau, senhalizacion des pistes, era pre-  
paracion des madeishes, es aliments enes ca-  
feteries, eca. Sembla que per art de màgia,  
tot ei prèst sense eth mínim esfòrç mès, dar-  
rà de tot açò, i a per exemple, un elicotèr  
qu'aprovedís d' aliments totes es cafeteries  
dera estacion ivernau de Baqueira Beret e  
que transpòrta uns 1.000 quilòs de produc-  
tes alimentaris en un solet viatge. Mès, e eth






**Es pisters de Baqueira-Beret son es uelhs qu'ac susvelhen tot.**



**En 'chiringuito' de Beret que trebalhe a tota maquina entà atier es esquiaries.**


Es carros d'...  
Compliques amon...  
eb èstatiq ès...  
donaP-requsid...  
edieu se nos...  
marijaveu de up...  
insergat...  
jol.

rèste dera Val? Quina resposta dan es diuèrsi establiments (majoritàriament regentadi e construïdi pes madeishi aranesi e que passen per loguèr d'esquis, botigues de ròba d'espòrt, restaurants, bars, otèls, pubs, eca) as besonhs primaris de tanta afloéncia toristica?. Ena panaderia Montes, per exemple, en Vielha, passen de botjar 300 quilòs de haria entara prodoccion de pan en octubre a botjar 900 quilòs eth mes de deseme. Coma exemple extrapolable a d'auti restaurants dera Val, Françoise España, proprietari deth Restaurant Eth Bot, de Salardu a de besonh refòrci entà dies concreti d'iùern "èm ua plantilha de 9 personnes, mès bêth viatge è de besonh refòrci d'enquia 4 personnes mès e ei complicat d' arténher. Ath delà, i a eth problema que son gent que vien a esquiar e era restauracion non ei eth sòn ofici, pr'amor que se siguesse eth sòn ofici donques sonque n'auria de besonh 2 e seria mès tranquil". Eth client tanben semble auer cambiat pendent es ans, "eth client der iùern a un nivèu adquisitiu mès naut " a despiet qu'era carta ei era madeisha enes dues sasons der an, era gent en ostiu minge mens, se consomís mens olha qu'en iùern, per exemple". Françoise tanben soslinhe qu'ena Val i a molta consciéncia de restauracion de temps à. "Es toristes, Dempús d'esquiar s'a acostumen a agarrar eth coche e se desplacen tà anar a sopar". Se non nhèue? "donques que non auem alternatives, mès en ostiu èm a ans lum de, per exemple, es Aups, a on se i hèn fòrça activitats", e soslinhe que "nosati non auríem de idear arren pr'amor que tot ei inventat, sonque cau copiar e méter es mejans entà desenvolupar aguestes activitats damb un shinhau de collaboracion per part de toti, e coma exemples, donques barrar un circuit de mòtos en un lòc idonèu o hèr ua espècie de parc tematic naturala tà mainatges naut en Baqueira". En Miei Aran, en caplòc, er Otèl Turrull de dues estrèlhes fonciona des des ans 40 e ei du-





Tot vire ath torn deth torisme. Enes imatges, un talhèr d'apariament d'esquí e ua trabalhadora der Otèl Montarto que deishe prèstes es installacions entara arribada des prumèrs clients



Quan es esquiaires partissen, es maquines retracs trabalhen tota era net entà deishar es pistes prèstes.

Es servicis d'emergències que son prèsti entà hèr front ar espectacular increment de poblacion, que aumente en qüestion d'ores bèri pònts o dies soslinhadi.



bèrt pendent tot er an. Era familia Moga-Forga tostemp i a estat des des iniciis enquià arribar ara actualitat damb era intencion de convertir-lo segontes, Miquèu Mòga, en tres estrelhes. De 36 abitacions e un lotjament entà 85 personnes, er otèl Turrull trabalhe damb molti grops d'origina disparièra autant en iuèrn coma en ostiu. "En iuèrn vien grops de francesi que passen ua setmana ena Val, e es dimenjades donques è gent de Tolosa, Pau, o Bordeus, entre d'auti". Abantes era gent ven-gue entà mès dies pr'amor qu'eth viatge

**Er augment deth transit obligue as Pompièrs a hèr mès servicis enes carreteres dera Val d'Aran.**

ère fòrça mès long, ara era gent a mès facilitat entà viatjar e se desplace melhor, donques se desparsissen es vacances pendent tot er iuèrn e pòden vier mens temps mès mès viatges". Respècta as otèls de granes cadenes, Miquèu soslinhe que "nosati podem aufrir era familiaritat, e aquera la cèrque molta gent que non vò cap anar damb tot organizat e pr'amor que vòlen èster ath cant de gent dera Val donques qu'ei ua manera de víuer de mès apròp era cultura deth parçan a on vas, e ath delà, com eth negòci ei tòn,



## "EN BAISH ARAN SE COMSUMÍS MÈS GASÒIL PR'AMOR ERA GENT I VIU MÈS"

**Oscar Puigdemasa** despartís gasòil per tota era Val. En aguesti moments era sua empresa ei en tot daurir sedença en Aran pr'amor dera demana e pr'amor qu'era base de ra madeisha se trape en Lhèida. Era sua foncion, ditz, "ei abastir de gasòil ara Val ja sigue entà cauhatge o tà bèth generador de restaurant qu'ei dehòra deth nucliè urban e ei mancat de lum. Tanben despartisqui gasòil entàs maquines trèirnhèus, vam entath nucliè a on s' i trapen e les aprovedim aquiu dirèctament, Dempús eri son es que repòsten es machines, tanben despartisqui en otèls e particulars.. Totun, aciu era dificultat mès grana la trapam enes accèsis as cases, pr'amor

des carrers estrets, es coches a viatges son mau parcadi e pr' amor dera nhèu en iuèrn. "Entad açò tra balham tamb un camion petit e 4x4 qu' a ua capacitat de 4.000 litres". Eth tra balh en ostiu descendís notablement, donques que "aciu non i a guaire industria e era majoria der aprovediment ei entath cauhatge, per aquerò en ostiu practicament non despartim. Ei a finaus de noveme e prumeries de deseme quan mès tra balham donques es negòcis e es cases hèn era prevision entar iuèrn. Tanben se nòte fòrça quan ei un iuèrn que nhèue o non pr'amor qu'es otèls son mes uets e non an de besonh tant de gas, per exemple". Un 80% deth gasòil, segon-

tes Òscar, la despartissen en iuèrn "botjam apuprètz uns 1.000 litres de gasòil pendent tot er an, sustot en iuèrn, mès es prumèrs estudis calculen qu' eth consum estimat d'Aran ei d'uns 12 milions de litres ar an. En aguesti moments tanben auem era competéncia deth gas e fòrça des otèls nauj foncionen e funcionaran damb gas, coma per exemple tot Val de Ruda donques qu'ei previst qu'arribre de França lèu er aprovediment". Per zònes, en Baish Aran se consumí mès "pr'amor era gent i viu mès pendent tot er an, ath contrari qu'en es pòbles a on i a cases de dusaua residéncia, tot e que en Naut Aran aprovedim lèu en totes es pleutes antigües"

Enquia que non se metec en marcha era subestacion de Baqueira (dreta), i auie fòrça problemes. Cau tier en compde qu'eth consum energetic se multiplique en qüestion d'ores bèri dies.





**Maquines**  
trèirheus entà  
deishar prèstes es  
carretères e era  
subestacion de  
Baqueira.

sages tostemp de cuedar-lo tan ben coma  
pòs entà qu'aqueth client torne".

### BAISH ARAN

En çò que tanh ath Baish Aran, en Bossòst, Josefa Campá Ané, ei era proprietaria dera botiga de rebrembes era Esmeralda. Josefa, era mès petita des germanes, qu'anaue a exercir de mestra, optèc per quedar-se ath soenh des sòns pairs e non se'n arrepentís bric, ath contrari. Siguec donc quan decidic de transformar eth garatge en ua botiga de rebrembes. "Ath començament volia plaçar-i ua libreria pr'amor qu'auia molta passion pes libres mès clarament vedia qu'eth negòci non ère enes libres senon enes rebrembes, e atau siguec coma quedèc". Segontes Josefa, es meses ventes son en un 90% tà clients francesi e sustot enes mesi de júnhsèga e agost; en iuèrn, es qu'esquin en Baqueira descurbissen eth Baish Aran quan ja an vengut tara Val mès d' un viatge per que se vien tà pògui dies non s' entretien en baishar. Pera botiga pòden parar es francesi que van de pas tà Baqueira, totun, di-deria qu'èm un lòc de mès reclam entàs clients des estacions franceses propères que vòlen vier a passar ua tarde en Espanha que non pas entath tipe de client que ven en iuèrn tà esquiar en Baqueira". Josefa hè ua comparativa d'alavetz enquirada "de hè 50 ans ençà a cambiat eth torista, es demanes e es sòs, pr'amor qu'ath començament es francesi gas-tauen mès e viegen mès soent, ara que se nòte molt quan en França ei hèsta".

Tres exemples deth Naut, deth Miei e deth Baish Aran de comerci que vòlen reflectir en linhes generales quin ei eth comportament, es besonhs e es responses que dan es petiti establiments aranesi despartits per tota era Val a tota aquera afloéncia toristica e d' estacionalitat que depenen era grana mesura, autan coma Baquéira, sonque des talabardes de nhèu.



Josefa Campá ena  
sua botiga de  
Bossòst (baish). E  
ambient  
acuelhedor en Eth  
Bot.




## "ETH 80% DES PRODUCTES QUE VENEM SON DE CARA ATH TORISTA"

**En pòble de Salardú** sonque i a un supermercat que pòrte 30 ans en funcionament e que tanben da servici as pòbles mès propers com Unha, Bagergue, Tredòs o Gessa, totun e segontes eth que n'ei eth sòn responsable, Jordi Jaquet, de hè set ans ençà era manera de trabalhar ei enfo cada mès entath torista que non pas de cara ath pòble "pr'amor qu'auè en dia era gent deth pòble a moltes mès

facilitats e se voluden molt mès, podria díder qu'un 80% des productes que venem son de cara ath torista". Quan mès trabalham ei quan ena Val i a mès toristes, ena Puríssima, enes Nadaus, en mes de hereuèr, Setmana Santa e 15 dies deth mes d'agost. Totun darrerament tanben trabalham fòrça ben es mesi dera tardor". Eth supermercat ei dubèrt tot er an, totun, en epòques a on non i a tan-

ta afloéncia toristica sonque quede dubèrt ua quarta part der orari normau de sason. Un reflèxe dera conseqüéncia d'aguesta forma d'amiar a tèrme eth negòci alimentari e de productes de prumèra necessitat ei eth nombre de personnes que son de besonh tà trabalhar en moments concreti, "en epòques fòrtes auem d'èster com a mínim quate personnes trabajant, eth rèste der an qu'èm dus".

En Baish Aran eth torisme ei basicament francés. Ei un tipe de torisme desparièrath der esquí qu'arriba atrèt pera aufèrta comerciau e de prètz de poblacions coma Bossòst.



Eth totau de ventes tanben niei un exemple, "eth 70 % des madeishes se produsissen enes pònts mès fòrti dera sason d' iuèrn, e en mes d' agost, e tanben depén coma què eth pònt en calendari donques trabalhes mès ues setmanes o ues autes. "Ua part plan importanta des productes que venem son entara gent que demore enes otèls e que vien a crompar çò qu'an de besonh en moment com per exemple era pasta de dents. Es clients que vien a hèr crompes entà ua setmana sencera son era excepcion, e es que viuen enes dusaus residéncies se pòrtent eth minjar de casa".

## JUAN ANTONIO SERRANO

**ETH CONSELHÈR DE TORISME** deth Govèrn d'Aran se mòstre satisfèt damb er inici dera sason d'iùern dempús d'un an desastrós. Serrano cre que se quauqua leçon s'aprenec deth 2007 ei que cau insistir ena diversificacion dera aufèrta e ena desestacionalizacion e non demorar-se de braci plegadi a esperar que nhèue pr'amor qu' Aran a pro recorsi.

per Anna Sàez

FOTO: DEFOTO

# “Aran encara a de hèr eth saut a Euròpa”

Est'an passat, quan Juan Antonio Serrano encara non ère conselhèr de Torisme deth Conselh Gènerau d'Aran, l'entrevistèrem en qualitat de president deth Grèmi d'Ostalaria dera Val d'Aran. Ère un an dificil, en qué era nhèu se hec a pregar en excès. Li rebrembam aquera preocupacion en tot iniciar era nòsta convèrsa.

### Enguan an cambiat fòrça es causes, non?

Poderíem díder qu'enguan èm mès tranquilli. Es vacances de Nadau an anat fòrça ben, mès vau a díder qu'est'an passat, a despiet de que non auïem nhèu, eth Nadau tanpòc siguec ua epòca desastrosa entà Aran. Era aucupacion sonque estèc un 15% inferior ara d'enguan. Ei a díder, qu'eth Nadau tostemp acostume a anar fòrça ben, encara qu'era sason non ne vase tant. E, cèrtament, est'an passat siguec ua sason fòrça dolenta. Independentament dera menaça deth cambi climatic, sabem que cada dètz-e-uit o vint ans, i a un iuèrn que non nhèue. Mès ara, damb era menaça

deth clima, açò mos espante mès. E guarda que quan non i auien canons entà hèr nhèu artificiau ac auïem pejor. Mès ben, enguan non mos podem plànher. Era gent non a era man horadada, mès eth nivèu de consum non a baishat e era aucupacion ei bona.

### Tostemp didem qu'eth torisme ei eth motor que mò era economia araneasa. Enquia quin punt ei atau?

Li darè ua data e veirà que non cau híger arren mès: entre eth 80 e eth 85% deth PIB que genère Aran procedís deth torisme.

### Cèrtament, ua data fòrça significativa!

S'a de tier en compde que nosati auem dues sasons fòrça importantes: er iuèrn e er ostiu. En iuèrn qu'èm un referent indisputable, ei era nòsta sason estela. Mès er ostiu tanben ei fòrça important, auem uns nivèus d'aucupacion fòrça boni. Encara mos cau trabalhar fòrça ena desestacionalizacion deth torisme. I a fòrça trabalh a hèr. Mès tanben mos cau èster ra-

sonables e veir qu'ua causa ei aloniar es sasons, e era auta ei arténher aumplir es places otelères damb quauque reclam alternatiu. Cò qu'en quinsevolh auta banda deth Pirenèu pòt èster un èxit de public, en Aran lèu ne se nòte.

### De guairi lhets parlam?

Aguest ei era clau dera qüestió: parlam de 10.000 lhets. Auem ua capacitat otelèra brutau. Enes darrèri tempsi, per exemple, auem traballat fòrça ena promoción deth nòste romanic. E vau a díder qu'es disparèries iniciatiuies an aut fòrça bona acuelhuda. En quinsevolh auta lòc, parlaríem d'un gran èxit de convocatòria. Totun: aumplir 10.000 lhets damb romanic o damb senderisme ei fòrça dificil. Açò s'a de tier en compde. Mos ac cau fomentar, e mos cau trabalhar mès... Mès qu'ei dificil.

### Mès est'an passat, quan era nhèu non quège, se vederen es aurelhes ath lop.

Òc. Se quauquaren bon treiguérem

entrevista



deth darrèr iuèrn ei que toti siguérem conscienti que non podem depénir exclusivament dera meteorologia, que mos cau cercar alternatiuas. Era nhèu tostemp serà era nhèu, mès non podem demorar tan tranquilli en tot demorar que nhèue. Auem ua potencialitat toristica envejable e n'auem de trèir mès partit. Auem de trèir partit, per exemple, ara nòsta singularitat. Aguest qu'ei un valor hijut qu'auem. Qu'èm un país singular, damb ua lengua e ua cultura pròpria. Auem recorsi naturaus, paisatgistics, artistics... Profitem-ac. Cau trèir rendiment dera complèta auferà en balnearis qu'auem entà anar a cercar eth torisme de salut. E tanben, podem trèir mès profit dera nhèu. Er esquí nordic encara non l'auem espleitat pro. I auem d'incidir mès. Com ja e dit, se quauqua leçon aprenérem deth 2007 ei que non tostemp nhèue e peth que diden toti es scientifics qu'an estudiad eth fenomèn deth cambi climatic, açò en futur serà cada còp mès abituau.

#### Ua bona manèra de desestaciona-

**lizar eth torisme serie en tot promòir congressi.**

Malerosament, aguesta continue en tot èster era nòsta matèria pendenta. Non podem aufrir congressi pr'amor que non auem es installacions apropiades. E non les auem pr'amor qu'er ajuntament mès gran d'Aran, eth qu'aurie de promòir un palai de congressi, non ac a hèt. Vieilha non a estat ara nautada des circumstàncies enes darrèri ans e per açò des deth Conselh Generau potenciam es hèires e es convencions. Metem eth seme. Evidentament, non podem programar grani congressi se non auem es equipaments de besonh, mès a traüers des hèires e es congressi podem començar a trabalhar. E açò qu'ei çò que hèm.

#### **Es empresaris aranesi, guairi trabalhadors temporaus an de besonh?**

Donques ei ua donada que digui apurprètz, mès non creigui que m'enganhe se digui que 1.500 trabalhadors, a banda des que ja an contractadi eth rèste der an.

Aran ei ua mèrca toristica fòrça coneishuda e avalorada en Espanha. Cau hèr eth saut internacionau?

Efectivament, ath torisme aranés li cau hèr un saut e internacionalizar-se. Nosati ara auem un perfil de visitants fòrça concret: gent de classa mejana-nauta d'Espanya, Portugau e deth sud de França. Eth torisme francés ei, sussot, çò que se ditz torisme de proximitat: visitants que venen a crompar e se demoren a passar eth dia. E er espanhòu que varie un shinhau segontes era epòca der an. Atau, per Nadau, auem eth que popularament nomenam vips que venen a esquiar e ena tardor e era primauera, quan ei sason baisha, ven fòrça gent grana, torisme de tresaua edat que hè ua ariturada en Aran camin de Lourdes. Ei ora de hèr un pas tà dauant e ampliar eth mercat. En sud de França mos coneishen fòrça mès... E en París? Que mos cau promòir mès en Euròpa. Auem d'arribar ath rèste de França, Bèlgica, Olanda, Reiaume Unit.... Aguest ei un rèpte important de cara ath futur.

## ROBERTO BUIL

**SON DIES** de fòrça trabalh, mès Roberto Buil, director comercial de Baqueira-Beret mos ac met facil e mos permet accedir a totes es installacions deth gigant der esquí. Ei impressionant descorbir tot çò que s'amague mès enllà des pistes. Ei era auta cara dera estacion, era mès importanta der estat espanhòu.

per A.S.M.

FOTO: MIKEL ARISTREGI

# “Enguan auem ua des melhors sasons des darrèri detz ans”

Roberto Buil non amague era sua satisfaccion per com va era sason d'esquí. Era experiéncia ei un grad. Sap qu'encara quede tot un iuèrn peth davant, mès es números que portam enquiara son boni. Pr'amor qu'es esquiaires s'ac tròben tot coma demoren, i a gent que trabalhе es vint-e-quate ores deth dia en tot hèr trabalhs que non se ven. Ei era auta cara der esquí. Era auta cara deth turisme. Çò que non se ve.


**Encara demore fòrça sason peth davant, mès quan ja an passat es vacances de Nadau, quin balanç hètz?** Donques bon, un balanç bon. Plan segur qu'encara quede sason, mès dempués de Nadau podem díder que se non ei era melhor campanha des darrèri dètz ans, ei era dusau melhor. Èm fòrça contenti. Enes dues setmanes que van deth 23 de deseme ath 6 de gèr an passat 130.000 personnes

per Baqueira, çò que supause ua mejana de 9.000 esquiaires ath dia. Ula aucupacion fòrça nauta.

#### E aço beneficie a toti.

E tant! Es esquiaires crompen ròba, rebrembes, van a sopar, a préner copes, pernòcten... Quan es pistes son plees, tota era Val d'Aran ne ges be-

neficienda. S'era sason ei bona entà nosati, ei bona entà toti. E aguesta n'ei. Cau tier en compde que dempus de Nadau, quan era aucupacion baishe fòrça, auem artenhat uns registres de 4.000 personnes ath dia, e aço qu'ei molt, sustot se rebrembam que comencèrem era sason damb eth pònt dera Constitucion sense bric de nhèu.





Non nheuèc enquiat deluns 10 de deseme, lèu quan s'acabèc eth pònt.

**Es canons de nhèu artificiau, ara per ara, son claus. Coma fönctionen?**

Donques ei fòrça coriós, pr'amor qu'ei ua causa fòrça complèxa e fòrça simpla ath madeish viatge que toti auem vist bëth còp, mès que dilhèu non co-neishem pro eth sòn fönctionament. Es canons son dus tuèus que se complementen tot e èster independenti. Per un passe er aire e per aute, era aigua. Ena boca deth canon se produsis era innivacion e es gotetes d'aigua pulverizades a ua temperatura d'entre 4 e 10 grads jos zèro se convertissen en nhèu. Tot fönctione a trauèrs d'un ordinador centrau qu'active automaticament es canons quan es condicions climatiques son es excellentes, pr'amor que quan mès heired hè, melhor entara produccion de nhèu. Jo creigui qu'ei mès coriós de saber co-

ma fönctione, que non pas de vedèc, pr'amor que d'ençà que tot ei informatizat, ei parièr veir coma fönctione un sector qu'un aute: tot son botons.

**E com se hè entà qu'es pistes siguen prèstes tà prumèra ora deth maitin?**

Donques en tot trabalhar quan partissen es esquaires. Trabalham tota era net. Passam ues maquines que se diden retracs en dus torns: de cinc de ra tarda a ua dera maitiada e d'ua dera maitiada a ueit deth maitin. Dues personnes per maquina. Ei un trabalh plan complèxe, entara que cau èster prèst donques te trapes damb fòrça problemes. Quan i a pòga nhèu, per exemple, tot se complique. Tanben ei malaisit trabalhar damb nhèu dura enes zònes de fòrça arribent. Alavetz que cau anar fòrça pòga poc.

**E dempús comece ua auta jornada entièrament desparièra.**

Òc, quan daurim pistes càmbie radicament eth trabalh. Ei ora d'èster fòrça pendenti dera seguretat des esquaires, de plaçar barrats enes lòcs que pòden èster perilhosí, de barrar pistes o de daurir-ne. D'atier as usatgèrs des de toti es punts d'enguarda.

**Guaire gent trabalhe en Baquiera?**  
Se hè dificil a díder damb exactitud. Èm mès de 400 sonque ena estacion pròpiamenti dita. Dempús i a un centenat mès de trabalhadors enes desparièrs restaurants. O sigue qu'entre 500 e 600... E aciu non compdi es monitors des desparièrs escòles d'esquí. Sonque en Era Escòla, i a 300 monitors contractadi e i a mès de cent petites escòles que trabalhen ena estacion de Baqueira-Beret.

**Acò ei un pòble gran!**

Era vertat ei qu'òc.

per A.Geli e Mikel Aristregi

FOTOS: MIKEL ARISTREGI


**JORDI CARDONA**  
DIRECTOR DE MONTANHA  
DERA ESTACION DE  
BAQUEIRA BERET

## Baqueira ei era mès grana zona toristica en iuèrn

Era estacion d'esquí Baqueira Beret S.A compde damb 104 quilòmetres de pistes mercades damb ua varia-  
da orografia de 1.922 ectares de do-  
mini esquiable despartides entre Ba-  
queira, Beret e Bonaigua.

Aguesta superfícia, era mès gra-  
na zòna toristica en iuèrn, ei estructu-  
rada en diuèrsi departaments que dan  
responsa as besonhs des que practi-  
quen es activitats ena nhèu. Atau  
donc, trapam eth Departament de re-  
montadàrs, tota era gent que met en  
funcionament es telesères e es tele-  
cabines e que compde damb un res-  
ponsable en cada airau autant de  
Baqueira, Beret e Bonaigua. Eth de-  
partament de machines, que la co-  
ordine eth cap de pistes e dus respon-  
sables des dus torns. Eth cap de pis-  
tes tanben coordine eth plan de pro-  
daccion de nhèu en base as besonhs  
qu'a era estacion en cada moment.  
"Baqueira à diuèrsi punts d'em-  
magatzinatge d'aigua e toti son au-  
torizadi pera Confederacion Idrografica  
der Ebro, mès en Catalonia auem  
er ACA, de manera qu'èm autoriza-  
di entà poder hèr a servir determi-  
nati mètres cubics d'aigua que, un vi-  
atge hè-ta a servir pendent es mesi  
de noveme a març, era nhèu rever-  
tis ena montanha en forma d'aigua  
ena primauèra en tot delir-se damb  
eth solei", remèrque Cardona.


Un autre qu'ei eth departament de



seguretat des esquiaires e que da  
informacion sus er estat des pistes  
e era sua dificultat. Baqueira tanben  
coordine es zònes específiques der  
stadium, snow park e eth circuit de  
hons e finau, tanben da responsa  
ara coordinacion des accès e er es-  
tacionament de veïculs enes diuèrsi  
parcatges des entrades dera estaci-  
on autan com era neteja dera nhèu.  
Un servici que la formen ath torn de  
300 personnes que trabalhen paral-  
lèlament damb ua equipa tecnica  
de reparadors de machines retracs,

remontadàrs, etc. "Toti es trabalha-  
dors passen pes corsi qu'impartís era  
ACEM e que son dirigidi a toti es tra-  
balhadors restacadi damb es depar-  
taments de montanya sustot as re-  
montadàrs, as de machines, e un de  
fòrça important ei aqueth que hèm de  
cara ath client, donques pensam qu'era  
formacion deth personau ei plan im-  
portanta", soslinhe Cardona.

Plan seguir qu'eth nombre d'esquiaires e de clients ei mès abondós  
en epòques de hèstes, "mès, nosati  
non aumentam era plantilha pr'amor



qu'auem de dar eth madeih servici damb 5000 que damb 10.000 esquiaires". En ostiu, a compdar der 1 de junh e enquiar 1 de noveme era estacion se quede damb sonque 3 equipes de 15 personnes cada ua e tà cada airau de Baqueira, Beret e Bonai-gua. Ei un trabalh que demane temps, per exemple "ua equipa de 5 personnes a de besonh un mes e miei de revision per installacion e quan se hèn revisions extraordinàries son de besonh entre 5 e 6 personnes e de 2 a 3 mesi".



**CRISTINA BARRA**  
TRABALHADORA DETH  
BURÈU DE TORISME DE  
VIELHA

## Era atencion dirècta ath torista

Era màger diferéncia entre eth torista d'ostiu e eth d'iùern ei que, en cas deth prumèr, ven a informar-se sus es activitats que pòt realizar en territori, lèu tostemp sus rotes de senderisme; mentre qu'eth dusau ven a completar era activitat principau qu'a vengut a desenvolopar: er esquí, explique Cristina Barra, trabalhado-

ra deth Burèu de Torisme de Vielha. "En iùern non aconselham hèr senderisme as toristes per risc de lauegi, pistes gelades e aguest tip de problemes. Qu'èm constantament en comunicacion damb es disparièrs departaments deth Consell Generau d'Aran, sustot damb es gardes de montanya, que mos passen es informes en cas que i age quau-quarren que podesse afectar as toristes".

En iùern, era gent basicament ven a cercar otèls, restaurants, e activitats complementàries ar esquí, coma balnearis, romanic, musèus, etc. Tanben vien a preguntar sus er estat des carretères. En ostiu, eth 60-70 per cent des consultes que son restacades damb eth Parc Nacionau d'Aigüestòrtres.



## JONHATAN LÓPEZ

RESPONSABLE DE PRODUCCION DE NHÈU ARTIFICIAU DE BAQUEIRA

**Es canons que comencen a trabalhar er 1 de noveme**

Baqueira compde apuprètz damb uns 500 canons de nhèu despartidi per toti es tres airaus esquiables des quaus 285 son en funcionament en Baqueira e uns 207 en airau de Beret. Un canons que comencen a trabalhar er 1 de noveme en tot demorar era afluéncia d'esquiaires entath pònt de-

ra puríssima. "Èm 12 personnes en tot compdar ath cap e ar encargat organizadi per torns de produccion de nhèu e de mantieniment". Eth departament de produccion de nhèu s'encastre laguens dera espleita de Montanha, totun aguest departament ei practicament autonòm pr'amor que

tanben se hè eth sòn pròpri mantieniment. Era produccio de nhèu la hèm pendent era net damb 3 personnes, dempùs i a un torn de dia e de vrespada que hèn eth mantieniment de ra installacion", soslinhe López. Era nauetat ei qu'engoaan es canons aprofiten er aire e era aigua d'ua manera mès concreta de sorta qu'an de besonh mens aire entà lançar eth madeish volum de nhèu, açò vò díder qu'optimizen era produccio de nhèu en tot redusir es còsti energetics. Aguesta nhèu se forme a mens 4 grads e damb ua temperatura umida, e a despiet qu'era temperatura ei mès baisha enes còtes nautes, enes mès baishes se produsís mès nhèu.



**FRAN CARDEÑAS**  
DIRECTOR TECNIC DE TESVA

## Se pòden mobilizar 40 persones en mens d'ua ora

(Traducció al català d'una intervista a Fran Cardeñas)

Eth servici de transpòrt sanitari T.E.S.V.A. (Transpòrt e Emergències Sanitàries Val d'Aran) presente ua linha de trabalh estable ath long der an, encara que damp un notable augment deth numerò d'assisténcias enes mesi de mès afluència toristica. Era mejana mesadèra de servis des darrèri ueit ans ei de 300. Enes mesi de deseme, gèr, hereuèr e agost s'incremente notablement era activitat, sustot en servici d'emergències, e en servis de transpòrt sanitari exterior, convencionau e medicalizat, en tot arribar a dobrar eth numerò de ser-

vics en aguesti darrèri (de 50 a 100 servis mesadèrs).

En 2007, es mesi mès loishi sigueren seteme, octobre e noveme damp 270 actuacions, mentre qu'en gèr e hereuèr s'artehenheren es 420 intervencions. En aguesti mesi era plantilha qu'ei ath 100 per cent dera sua capacitat (9 personnes ath long des 24 ores deth dia), e se demane disponibilitat as trabalhadors que non siguen de servici, que se les pòden somar ada eri es pompièrs voluntaris. D'aguesta manera, se pòden arribar a mobilizar 40 personnes en mens d'ua ora, en

cas d'ua emergència de grana envergadura, com poderie èster era queiguda d'un autobús.

En iuèrn predominen es assisténcies a esquiadors accidentadi e se trabalhe en Naut Aran; en ostiu predominen es rescats de montanya, e eth trabalh se concentre en Baish Aran. Era major complicacion ei era simultaneïtat des servis d'emergències, quan son requerides diuères dotacions ath madeish temps en disparièrs lòcs dera Val d'Aran, com passe es mesi de major afluència toristica.





## FRANCESC ROCHER

CAP DE SEGURETAT DERA ESTACION DE BAQUEIRA BERET

### *"Era seguretat comence pera prevencion"*

"Era seguretat comence pera preventiu", atau de concís ei Francesc Rocher, cap de seguretat dera estacion. Abantes de daurir era estacion mos aseguram qu'es pistes siguen ben senhalizades e balisam totes aqueres zònes que mos semblen que son perilloses o susceptibles de provocar un accident. Eth pistèr, nòm que pòrtre aquest tipe de trabalhador, senhalize

e place pannès informatius ath long der airau esquiable en tot informar ar ari de contròl, qu'ei era que dempus informarà der er estat des pistes e de la estacion as esquiaires. Un airau que la formen 42 pistèrs ath long de tota era sason d'iuèrn. "En temes d'accidentalitat, ei cèrt qu'a mès volum d'esquiaires tanben i a mès accidents, totun nosati balham un temps de res-

ponsa mieja entre er avis der accident e era arribada des servicis me-dics de 5 menutes e que la mantiem igual s'as fòrça o pòga gent acciden-tada". "Cò que hèm ei trasladar er avis a un des 7 punts de S.O.S estrategicament situat mès apròp der acci-dentat. En aqueth moment arriba eth pistèr damb ua camilha e hè ua evalua-cion der accident. Segontes eth ti-pe de maumesa se demanen mès re-corsi, mès pistèrs o, eth madeish se-rà eth que la baishe enquira ambu-lància". Toti es punts SOS de Baqué-ria an minim a 2 personnes laguens. En aguesti moments, toti es forfaits pòrten imprints eth numerò de telefon a on era gent pòt picar en cas d' accident.



## ROSA

UNITAT DE DESPARTIMENTS  
DETH BURÈU DE CORRÈUS DE  
VIELHA

## Mès toristes, mès travalh

Era unitat de despartiments deth burèu de Corrèus de Vielha non se ve lèu guaire alterada pera preséncia de toristes coma passe damb d'auti sectors aranesi, encara qu'eth travalh aumente considerablement en dates concrètes coma en vacances de Nadau, qu'eth travalh pòt aumentar en mès d'un vint per cent. "Era màger repercusion la notam ena activacion de



nuclèus petit que, dehòra dera sason d'esquí, sòlen presentar ua activitat fòrça baisha o nulla, com ei eth cas deth nucli de Baqueira-Beret 1.500 e Tauau", ditz Rosa.

"Un aute problema que mos solem

trapar son es retencions de veïculs ena carretèra d'accès ara estacion d'esquí de Baqueira-Beret enes qu'era afluéncia de veïculs e, en ocasions, era nhèu enes carretères compliquen eth despartiment en iuèrn".



## JOSÉ ENRIQUE ARRÓ

DIRECTOR TECNIC DERA ESCÒLA D' ESQUÍ E SNOW "ERA ESCÒLA" DE BAQUEIRA BERET


## Mès de 40 ans de servici ar esquí


"Era Escòla" qu'ei ath servici des esquiaires des de hè 43 ans. Ua associacion que comencèc damb uns pògui aranes i qu'actuaument comp de damb mès de 300 trabalhadors autònoms en epòques fòrtes.

Jose Enrique Arró ei eth sòn director tecnic: "cada dia pugen a trabañar uns 160 monitores en Baqueira, 40 en Beret, e uns 6 en Bonaigua,

totun en epòques concrètes de vacances, coma Nadaus o Setmana Santa, auem de besonh mès monitors, gent dera Val d'Aran (plan d'eri son joen estudiants), o que vien de d'autres estacions e que poderien arribar a èster ath torn de 100 monitors mès entre Baqueira, Beret e Bonaigua as quaus asseguram er alotjament, eth forfait e ues 6 ores de mejana entà desenvolupar eth sòn trabañ".

"En setmanes baishes pòden arribar a èster uns 90 monitores que trabañhen enes tres airaus, mès en dies concrèti, podem arribar a véner apurprèt ues 100.000 ores", ditz José Enrique Arró.






**CESAR MONTES  
MALAGÓN**  
PANADERÍA MONTES, VIELHA

**Se triple era  
producció**

Cesar Montes pòrta ne mès ne mens que 21 ans de panadèr, e ei capinaut de non auer deishat de hèr pan ne un solet dia en tot aguest temps. Era sua longa experiéncia li permet èster fòrça exacte ara ora d'affirmar qu'era producció de pan se triple enes mesi de maxima afluéncia toristica. Un exemple plan illustratiu: aguest panadèr utilize 300 quilòs de haria es me-

si mès loishi, coma pòden èster octobre. En deseme, a de besonh ne mès ne mens que 900 entà hèr frònt ara demana. E a viatges, mès.

En dies concrets com eth 31 de deseme, Cesar Montes pòt arribar a multiplicar per cinc era producció de pan. Cau destacar qu'era Panaderia Montes, distribuís pan a tota era Val d'Aran.



**MARTÍN URRUZOLA**  
RESPONSABLE DERA PLANTA DE LAUARIA INDUSTRIAU  
GOIARAN

**40.000 quilòs de ròba**

Era lauaria industriaui Goiaran tra-balhe basicament damb restaurants e otèls deth municipi de Vielha e Mi-jaran. "Es mesi de mès trabalh son es d'ostiu, ath delà des dates punta d'iùèrn (Pònt dera Puríssima, Nadau e Setmana Santa, ath delà des dimenjades) e, peth contrari, es me-si mès loishi son mai, octubre e no-

veme", ditz Martín Urruzola, respon-sable dera planta.

Era setmana blanca de hereuèr tan-ben ei plan bona pera afluéncia de francesi ena Val. En 2007, en mes de mai se heren 15.000 quilòs de ròba; en gèr se heren 35.000 qui-lòs, e en agost 40.000 quilòs de ròba.

## VA DE LENGUA

per Jusèp Loís  
Sans Socasau

Director deth programa  
entara creacion dera oficina  
Occitan en Catalonha



## Pèire de Castelnau

**Tostemp i an causes a rebrembar.**  
Aquest mes de gèr n'i a quate que voi destacar. (1) Eth dia 15 hec 800 ans dera mòrt de Pèire de Castelnòu. Ère eth legat deth Papa Inocenc III, en Lengadòc, e auie plei podèrs entà atacar eth catarisme e exterminarlo. Hec era vida impossibla ath comde de Tolosa Raimond VI, ath qu'excomuniquèc. Eth 15 de gèr de 2008 siguec assassinat, ena Camarga, pes seguidors deth comde. Aguesta data se pòt considerar coma era der inicii der enfrentament dera glèisa catolica e França contra es occitans e es catalans qu'acabarie damb eth sòn occitanocatalan en Mureth er 11 de seteme de 1213 e qu'iniciarie un pro-

cès de persecucion ath pòble occitan, qu'encara dure. Aué en dia era glèisa catolica venère Pèire de Castelnau cada an en aguesta data en Carcassona e en Nimes. (2) Eth dia 21 hec 30 ans dera celebracion dera Assemblada constitutiva deth Cercle d'Agermanament Occitano Catalan. En siguec escuelhut president eth catalan Jusèp Maria Batista i Roca; er 11 d'hereuèr deth madeish an se constituïre en Perpinyhan eth CAOC deth nòrd des Pirenèus qu'es-cuelhec de President ar occitan Robèrt Lafont. Eth CAOC perseguió un increment e ua milhora des relations entre es dus espacis. (3) Eth 14 d'aguest mes hec 25 ans qu'eth Pre-

sident dera Generalitat signaueth eth Decret qu'adoptau es normes ortografiques der aranés. Èren normes occitanes fonamentades ena grafia tradicionau ath delà des quaus se podec hèr ua introdaccion estructurada der aranés en ensenhamant en tot convertir aguest encastre ena vanguardia dera recuperacion occitana d'Aran. (4) Eth passat dia 20 hec un mes qu'era Region Meddia-Pirennèus declarèc er occitan lengaù propria dera Region e aprovecò un ambiciós programa de recuperacion dera lengaù. Pògui mesi son tant appropriats entà hèr celebracions sus er occitan coma aguest. E, totun eth retard: Bon an tà toti!

[www.pageseditors.com](http://www.pageseditors.com)  
[ed.pages.editors@cambrescat.es](mailto:ed.pages.editors@cambrescat.es)

Pages editors

Garona  
Libes  
en aranés



## Libes en occitan dera Val d'Aran




Teatre en  
aranés  
Manuela Ané



Soltitud  
Víctor Català



En  
vacances  
Tòni Escala



Gramatica  
aranesa  
Aitor Carrera

Sant Salvador, 8 - 25005 Lleida - Tel. 973 23 66 11- Fax 973 24 07 95

# DICCIONARI

## A

**Abiletat:** destresa  
**Abondós:** abundant  
**Acorropar:** agrupar  
**Aglan:** aglò  
**Amiar:** dirigir, conduir  
**Annau:** anual  
**Aprendissatge:** aprenentatge  
**Apréner:** aprendre  
**Aprovedir:** proveir  
**Autaplans:** fins i tot  
**Autoctòn:** autòcton  
**Autrejar:** lluirar  
**Avuitatge:** patrimoni

## B

**Barrar:** tancar  
**Besohn:** necessitat  
**Boludar-se:** afanyar-se  
**Burèu:** oficina

## C

**Caçaire, -a:** caçador, -a  
**Capèra/capelha:** capella  
**Catalòg:** catàleg  
**Catla:** guatlla  
**Cerèr:** celler  
**Cèrví:** cèrvol  
**Còder:** coure  
**Codinar:** cuinar  
**Codinèr, -a:** cuiner, -a  
**Convivència:** convivència  
**Cramba:** habitatció  
**Crambèr, -a:** cambrer, -a  
**Creir:** creure  
**Crompar:** comprar

## D

**Deféner:** protegir, prohibir  
**Dehòra:** fora  
**Delà:** allà, a l'altra banda  
**Delir:** fondre  
**Descenduda:** descens  
**Desir:** desig  
**Devantau:** davantal  
**Doç, -a, -i, -es:** dolç, -a, -os

## E

**Engüeg:** nostàlgia  
**Enlà:** enlla  
**Estatjant:** habitant  
**Estauviar:** estalviar  
**Erós:** felic  
**Eveniment:** esdeveniment

## F

**Farrat:** galleda  
**Fricòt:** guisat

## G

**Gara:** estació (també 'estacion')  
**Garbolh:** gentada

**Garibaldièr:** aventurer  
**Gat-garèr:** gat salvatge  
**Generalizar:** generalitzar  
**Gibrar:** glaçar  
**Grandor:** grandesa  
**Guarir:** curar

## H

**Hèira/fira:** fira  
**Hèsta:** festa  
**Hestau:** festival  
**Hicar:** ficar  
**Homeria:** forn de pa  
**Hometh:** fogó

## I

**luèm:** hivern

## J

**Joen, -a, -i, -es:** jove, -s  
**Jornau:** jornal

## L

**Lengua:** llengua  
**Léser:** lleure  
**Librar:** lluirar  
**Licència:** llicència  
**Lit:** ànec  
**Lòc:** lloc  
**Lotjament:** allotjament  
**Ludent:** lluent  
**Lutar:** lluitar

## M

**Magasèm:** magatzem  
**Maitiada:** matinada  
**Mestià:** ofici  
**Montanya:** muntanya  
**Morratet:** motxilla  
**Mòs:** entrepà  
**Mossò:** criat  
**Mossur:** senyor

## N

**Nauèth:** recent  
**Net:** nit  
**Nheuarada/Nheuada :** nevada

## O

**Obratge:** tasca  
**Obtier:** obtenir  
**Ocupacion:** ocupació  
**Ostalèrs:** hostalers  
**Ostiù:** estiu  
**Ostiutatge:** estiuieg

## P

**Padena:** paella  
**Paom:** gall fer  
**Pardessús:** abric  
**Partatjar:** compartir/reparar

**Passada:** travessia

**Peina:** colla

**Pescajon:** crêpe

**Pèth nf:** pell

**Pinent nm:** pendent

**Pinson nm:** grosella

**Plasent, -a:** agradable

**Plasentér, -a:** tranquil

**Pòcha:** butxaca

**Prètz, -i:** preu, -s

**Profitar:** aprofitar

## Q

**Quilhar:** aixecar  
**Quinsevolh:** qualsevol

## R

**Réber:** rebre  
**Reconeishut, -da:** reconegut

## S

**Sajar:** intentar  
**Sanglièr:** porc senglar  
**Sauvar:** guardar  
**Sòs:** diners  
**Suenhar:** atendre, tindre cura de  
**Supòrt:** suport

## T

**Talhèr:** taller  
**Tapatge:** soroll  
**Temps:** temps, època  
**Tempsada:** temporada  
**Terren:** camp  
**Territori:** territori  
**Torisme:** turisme  
**Trapar:** trobar  
**Tricòt:** jersey

## U

**Usança:** costum  
**Utilisar:** utilitzar  
**Utís:** instrument

## V

**Vier:** vindre; convertir-se en  
**Vier lhòco:** tornar-se boig  
**Véner:** vendre  
**Vin:** vi  
**Víuer:** viure  
**Volontat:** voluntat

## VA DE LENGUA

per Aitor Carrera

Professor de lengua e lingüística occitanas ena Universitat de Lleida



## Escarèr o noguèr?

**Eth darrèr dia** se parlèc dera **escara** e de **nòde**. Que se diguec que i a pòbles dera Val d'Aran qu'empleguen eth mot **escara** (d'origina germanica) e d'auti qu'utilizèn eth sòn sinonim territoriau, **nòde** (d'origina latina). Era forma **escara** qu'ei un mot de tres terçons e mi ei dera Val d'Aran, mentre que **nòde** aparten ath des Quate Lòcs, e en Pujòlo. Mès com en cau díder der arbe que produsís es escares o es nòdes? Aquerò qu'ei quauquaren que non se'n diguec arren. Se tè parlar deth frut auém tres formes, entà hèr arrepòrt ar arbe non n'i a sonque dues. D'un costat er **escarèr**, que lo cau estacar a **escara**. D'un autre **noguèr**, que lo cau méter ath costat de **nòde** e que proven deth latin vulgar \*NUCA-RIU. A on se ditz **noguèr** e a on se ditz **escarèr**? Quini son es pòbles que diden era prumèra forma e quini son es qu'empleguen era segona? Aquerò qu'ei un shinhau mès complicat, encara que tanpòc non ei arren de mau condar. Se parlam d'un ahèr dialectologic, es obratges de referéncia sus er aranés que son mès que mès es de Joan Coromines. Aqueth filològ catalan que mos precise regularàrments s'un mot se ditz mès tà deçà o mès tà delà damb fòrça precision. Es sues informacions que son soent exactes, mès en çò que tanh ar arbe des **nòdes o escares**, non da informacions guaire clares, mès mèslieu contradictòries. Quina ei, donques, era distribucion d'aquestes formes? Aqueth que pense que **escarèr** s'emplegue a on se ditz **escara**, e **noguèr** a on se ditz **nòde o nòu**, s'engane. Aumens en partida. Es pòbles que diden **nòde**, que diden tanben **noguèr**. E qu'empleguen tanben eth mot **noguèr** es vilatges de Naut Aran qu'utilizèn eth catalanism **nòu**. Totun, ena zòna dera **escara**, er arbe non se ditz pas pertot **escarèr**. Donques, que i a endrets a on eth frut ei era **escara**, mès er arbe qu'ei **noguèr**. Mès non n'i a cap a on eth frut sigue era **nòde** e er arbe s'apère **escarèr**.



DOP  
ARRÒS DELTA DER Ebre



DOP  
AUERÀS DE REUS



DOP  
HORMATGE DETH NAUT URGELH E ERA CERDANHA



DOP  
ÒLI DETH BAISH EBRE-MONTSIÀ



DOP  
ÒLI D'ES GARRIGUES



DOP  
ÒLI CIURANA



DOP  
ÒLI DE TERRA NAUTA



DOP  
BODER DETH NAUT URGELH  
E ERA CERDANHA

## PRODUCTES CATALANS · ERA ORIGINA EI QUALITAT



IGP  
CEBAT DE VALHS



IGP  
CLEMENTINES DES TÈRRS DER Ebre



IGP  
LANGOÏSSA DE VIC



IGP  
POLHASTRE E CAPON  
DETH PRAT



IGP  
POMA DE GIRONA



IGP  
TRUHES DE PRADES



IGP  
TORRON D'AGRAMUNT



IGP  
VEDERA DES  
PIRENEUS CATALANS



DENOMINACION  
D'ORIGEN PROTEGIDA



INDICACIÓN  
GEOGRÁFICA PROTEGIDA

Catalunya ei un país damb ua gran diversitat de productes agroalimentaris. Tanben a, ar encòp, un gran respecte pera tradicion e un decidit esperit innovador. Tot aqò hè possible molti productes de qualitat, ligat ath territori e as processis d'elaboracion. Era Generalitat e era Union Europèa distinguisen aguesti productes damb es sagèths DOP i IGP.